

Mong. Mokoena o itokolla mosebetsing

Khomeshenara ya SARS o itlamme ho phethahatsa mosebetsi wa bohlokwa wa ho aha botjha tshepo ya ka hare le ka ntle ho SARS. Ka ho rialo, ho latela dipuisano le phapanyetsano ya lesedi pakeng tsa SARS le Mong. Teboho Mokoena, eo ho fihlela jwale e neng e le Ofisiri e ka Sehloohong - *Human Capital and Development*, ho fihlellletswe qeto ya hore:

(a) SARS le Mong. Teboho Mokoena, ba lokela, mme ba dumellane ho fedisa dikamano tsa mosebetsi hanghang.

(b) SARS e ke ke ya tswela pele ka mehato e meng kgahlano le Mong. Teboho Mokoena mabapi le diqoso tse mo tobileng.

SARS e mo lakaletsa tse ntle ho tseo ba tla di etsa kamoso.